



INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL  
FOR THE FORMER YUGOSLAVIA

CHURCHILLPLEIN 1, P.O. BOX 13888  
2501 EW THE HAGUE, THE NETHERLANDS  
TELEPHONE: +31 70 512-5000  
FAX: +31 70 512-8637

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR  
L'EX-YOUGOSLAVIE

CHURCHILLPLEIN 1, B.P. 13888  
2501 EW LA HAYE, PAYS-BAS  
TELEPHONE: +31 70 512-5000  
FAX: +31 70 512-8637

***Predmet br. IT-05-88/2-R77.2***  
***Tužilac protiv Dragomira Pećanca***

*POVJERLJIVO*

**ODLUKA**

**ZAMJENIK SEKRETARA,**

**IMAJUĆI U VIDU** Statut Međunarodnog suda, koji je Savjet bezbjednosti usvojio Rezolucijom 827 (1993.), a posebno član 21 Statuta;

**IMAJUĆI U VIDU** Pravilnik o postupku i dokazima, koji je Međunarodni sud usvojio 11. februara 1994., s naknadnim izmjenama i dopunama (dalje u tekstu Pravilnik), a posebno pravila 44, 45, 62(B) i 77 Pravilnika;

**IMAJUĆI U VIDU** Uputstvo za dodjelu branioca po službenoj dužnosti, koje je Međunarodni sud usvojio 28. jula 1994., s naknadnim izmjenama i dopunama (dalje u tekstu: Uputstvo), a posebno članove 14(B) i 16(H) Uputstva;

**IMAJUĆI U VIDU** Profesionalni kodeks branilaca koji postupaju pred Međunarodnim sudom (dalje u tekstu: Kodeks), (IT/125 REV.3);

**IMAJUĆI U VIDU** da je 21. septembra 2011. izdat povjerljivi Nalog umjesto optužnice protiv g. Dragomira Pećanca (dalje u tekstu: optuženi) kojim se on, na osnovu pravila 77 Pravilnika, tereti za nepoštovanje Međunarodnog suda;

**IMAJUĆI U VIDU** da se u Nalogu umjesto optužnice navodi da optuženi nije postupio u skladu s nalogom da pristupi sudu bez valjanog opravdanja;

**UZIMAJUĆI U OBZIR** da je optuženi doveden u sjedište Međunarodnog suda 9. oktobra 2011. i da je njegovo prvo stupanje pred Sud zakazano za 10. oktobar 2010.;

**IMAJUĆI U VIDU** da se odredbe Pravilnika od četvrtog do osmog dijela primjenjuju, *mutatis mutandis*, na postupak na osnovu pravila 77 Pravilnika;

**IMAJUĆI U VIDU** da svaka osoba koja se tereti za nepoštovanje Suda ima pravo na dodjelu branioca u skladu s pravilom 45 Pravilnika ukoliko zadovoljava kriterijume za utvrđivanje slabog imovnog stanja;

**UZIMAJUĆI U OBZIR** da prava optuženog na osnovu Statuta, Pravilnika i Uputstva moraju biti zaštićena dok on ne angažuje stalnog branioca ili dok mu branilac ne bude

*Prijevod*

dodijeljen na osnovu pravila 45 Pravilnika i da pravilo 62(B) Pravilnika omogućava sekretaru da u tu svrhu imenuje dežurnog branioca;

**UZIMAJUĆI U OBZIR** da je g. Jens Dieckmann, advokat iz Njemačke, na spisku "dežurnih branilaca" predviđenom u pravilu 45(C) Pravilnika i da je on pristao da zastupa optuženog kao dežurni branilac;

**OVIM DONOSI ODLUKU** da na osnovu člana 16(H) i člana 62(C) Uputstva imenuje g. Dieckmanna za dežurnog branioca koji će zastupati optuženog prilikom njegovog prvog stupanja pred Sud i, prema potrebi, u vezi s drugim pitanjima do dodelje stalnog branioca, pri čemu ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

/potpis i pečat na originalu/

Linda Murnane,  
v.d. zamjenika sekretara

Dana 9. oktobra 2011.  
U Haagu,  
Nizozemska